

2021 Pulane ya u funza yo dzudzanyululwaho ya n'waha Thero: Tshivenda FAL Gireidi 11 – Kotara ya 1

KOTARA YA 1 (Maquvha a 45)	Vhege ya 1 27-29 Phando (Maquvha a 3)	Vhege ya 2 01-05 Luhuhu (Maquvha a 5)	Vhege ya 3 08-12 Luhuhu (Maquvha a 5)	Vhege ya 4 15-19 Luhuhu (Maquvha a 5)	Vhege ya 5 22-26 Luhuhu (Maquvha a 5)	Vhege ya 6 01-05 Thafamuhwe (Maquvha a 5)	Vhege ya 7 08-12 Thafamuhwe (Maquvha a 5)	Vhege ya 8 15-19 Thafamuhwe (Maquvha a 5)	Vhege ya 9 23-26 Thafamuhwe (Maquvha a 4)	Vhege ya 10 29-31 Thafamuhwe (Maquvha a 3)
<b>CAPS</b>	1.U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n'wala na u nekedza 4.Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo	1 U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3U n'wala na u nekedza 4.Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n'wala na u nekedza 4.Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n'wala na u nekedza 4.Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n'wala na u nekedza 4.Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n'wala na u nekedza 4.Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n'wala na u nekedza 4.Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3U n'wala na u nekedza 4.Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3U n'wala na u nekedza 4.Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3U n'wala na u nekedza 4.Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo
<b>Thalukanyo, Zwikili na ndeme</b>	U kwhaḥisedza mushumo wa gireidi 10  U linga mushumo wa fhasi Nyambedzano nga ha mushumo wa fhasi wa u linga  U ḡivhadzana ha vhagudiswakilasini U amba nga ha zwiveledzwa zwa litheretsha/gurannḡa kana atikili ya magazine.	<u>1.U thetshelesa na u amba</u>  U thetshelesa mafhungo a tholokanyondivho rmination  KANA U sedza dokumenthari ya kha TV	<u>1. U thetshelesa na u amba</u>  U vhala u songo ḡilugisela zwi tshi pfala paragirafu l bvaho kha bugu ya u vhala  Nyambedzano nga zwigwada tshibveledzwa tshi vhonealaho u fan ana khathuni	<u>1. U thetshelesa na u amba</u>  U thetshelesa manweledzo: tshibveledzwa tsha mafhungo mapfufhi u bvisa mihumbulo mihulwane, u wana ḡhoho  Orala: inthaviyu	<u>1. U thetshelesa na u amba</u>  SBA Thasiki 1 – U thetshelesa tholokanyondivho.	<u>1. U thetshelesa na u amba</u>  U ḡilugisela u vhalazwi tshipfala – tshipiḡa tshi bvaho kha bugu yo randelwaho.  KANA U ḡilugisela u vhala tshirendo.  KANA Tshipiḡa tsha ḡirama Hu tshi khou sedzwa Vhuḡipfi,thouni, u awela, luvhilo, u shumisa maḡo, nyimele na kubulele kwa maipfi.	<u>1. U thetshelesa na u amba</u>  U ḡilugisela u vhalazwi tshipfala – tshipiḡa tshi bvaho kha bugu yo randelwaho  OR KANA U ḡilugisela u vhala tshirendo.  KANA Tshipiḡa tsha ḡirama Hu tshi khou sedzwa Vhuḡipfi,thouni, u awela, luvhilo, u shumisa maḡo, nyimele na kubulele kwa maipfi.	1.U thetshelesa na u amba  Nyambedzano nga zwigwada tshibveledzwa tshi vhonealaho sa khathuni.  U thetshelesa na u amba nga tshipiḡa sa luimbo	<u>1. U thetshelesa na u amba</u>  <b>NDOVHOLOLO</b>	<u>1. U thetshelesa na u amba</u>  <b>NDOVHOLOLO</b>
		<u>2.U vhala na u sedzulusa</u>  <b>U vhala wo tou fombe</b>  U n'wala mafhungo kana tshibveledzwa tshi vhonealaho.  Mbuno na kuhumbulele U livhisa kha U ḡalusa zwa ndeme na zwi si zwa ndeme.  <b>Tshibveledzwa tsha maḡwalwa tsha 1:</b> Tshirendi /Nganeapfufhi/Nganeal/ḡirama Marangaphanḡa a zwa ndeme zwa tshibveledzwa tsha maḡwalwa. U amba nga zwiḡa zwa ndeme zwa	<u>2. .U vhala na u sedzulusa</u>  U n'wala tshibveledzwa tsha mafhungo. Zwa ndeme zwa manweledzo zwi sa konḡi.  U n'wala mbno dza manweledzo  Tshibveledzwa tsha maḡwalwa: Tshirendo / Nganeapfufhi / Nganeal/ḡirama U amba nga zwiḡa zwa ndeme zwa	<u>2.U vhala na u sedzulusa</u>  Tshibveledzwa tshi sit sha maḡwalwa Mulingo wa u thoma (U linga ha inifomaḡa)  <b>Tshibveledzwa tsha maḡwalwa</b>  <b>U vhala wo tou fombe.</b>  U ḡalusa na u amba nga puloto kha ḡirama/nganeal /nganeapfufhi; zwiḡa kha vhurendi na uri zwi ḡumana hani na zwavhutshilo. U dalela laiburari/ u ḡisa magazinis/ gurannḡa.	<u>2. .U vhala na u sedzulusa</u>  U vhala wo tou fombe. Manweledzo a bvaho kha mafhungo U ḡalusa zwa ndeme na zwi si zwa ndeme.  U vhala nganeal hune vhabvumbwedzwa vha ḡangana na u amba. U amba nga zwiḡa zwa ndeme kha tshibveledzwa.  <b>Tshibveledzwa tsha maḡwalwa.</b>  Tshirendo / nganeapfufhi / Nganeal/ḡirama U amba zwa ndeme kha	<u>2. .U vhala na u sedzulusa</u>  U vhala inthaviyu  U amba nga mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo kha inthaviyu.  Tshibveledzwa tsha maḡwalwa.  Tshirendo / nganeapfufhi / Nganeal/ḡirama U amba nga zwiḡa zwa ndeme zwa tshibveledzwa.  Vhurifhi ha khumbelona mbilaelo. Ho sedzwa zwiḡa zwa ndeme na mbonalo ya luambo.	<u>2. .U vhala na u sedzulusa</u>  U vhala inthaviyu  U amba nga mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo kha inthaviyu.  Tshibveledzwa tsha maḡwalwa.  Tshirendo / nganeapfufhi / Nganeal/ḡirama U amba nga zwiḡa zwa ndeme zwa tshibveledzwa.  Vhurifhi ha khumbelona mbilaelo. Ho sedzwa zwiḡa zwa ndeme na mbonalo ya luambo.	<u>2. .U vhala na u sedzulusa</u>  U vhala maanea a n'wana hu ndugiselo ya thasiki ya SBA  Tshibveledzwa tsha maḡwalwa. Tshirendo/nganeapfufhi/Nganeal/ḡirama U amba nga zwa ndeme zwa tshibveledzwa.  Masia/ndaela  Ho sedzwa zwa ndeme na mbonalo ya luambo. U vhala wo tou fombe.	<u>2.U vhala na u sedzulusa</u>  <b>SBA Thasiki ya</b>  <b>3:U lingwa ha luambo</b>  Tshibveledzwa tsha maḡwalwa  Tshirendo/Nganeapfufhi/Nganeal/ḡirama Uamba nga zwiḡa zwa ndeme zwa tshibveledzwa..  Masia/ndaela  Ho sedzwa zwa ndeme na mbonalo ya luambo. U vhala wo tou fombe.	<u>2. .U vhala na u sedzulusa</u>  <b>NDOVHOLOLO</b>

	tshibveledzwa..	tshibveledzwa.		tshibveledzwa.						
	<p><b>3 U n'wala na u nekedza</b></p> <p>U n'wala phara ya mafhungo. Ho sedzwa kuvhumbela kwa mafhungo, u shandukisa, e.g. Mihumbulo mihulwane, zwi no tikedza, etc. Hu sedzwe : Nqila ya kuñwalele.</p>	<p><b>3. U n'wala na u nekedza</b></p> <p>Ndugiselo ya SBA Tasiki ya 2 (Maanea), tsumbo, U fhindula zwi khou bvelelaho kha tshibveledzwa tsha mañwalwa, Hu sedzwe nqila ya kuñwalele: Zwinyanyulaho, u pulana na mvetomveto.</p>	<p><b>3. U n'wala na u nekedza</b></p> <p>Hu n'waliwe maanea o lugiselwaho vhege yo fhiraho. <b>Hu sedzwe nqila ya kuñwalele.</b></p> <p><b>Hu n'walwe phara ya khumbulelwa/Maanea ane a khou sumbedza tshibveledzwa tsha mañwalwa, e.g. tshirendo, dayari kana vhurifhi</b></p> <p><b>Hu sedzwe kha:</b></p> <p><b>Nqila ya kuñwalele</b> Vhupulani, mvetomveto, U dovholola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na t'ogea dza luambo (sedzani 3.3)</p>	<p><b>3 U n'wala na u nekedza</b></p> <p>Nwalani nganea hune vhabvumbudzwa vha t'angana vha amba. U n'wala mbuno dza manweledzo U hudza mvetomveto ya vha tshibveledzwa tsho vhinaho, e.g. u n'walulula mihubulo l bvaho kha tshibveledzwa kana inthaviyu.</p> <p><b>Hu sedzwe kha:</b></p> <p><b>Nqila ya kuñwalele</b> Vhupulani, mvetomveto, U dovholola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza <b>text structure and language features</b> (sedzani 3.3)</p>	<p><b>3. U n'wala na u nekedza</b></p> <p>U n'wala inthaviyu. Hu sedzwe nqila dza kuñwalele Dziimajji na vhurifhi ha khumbelo na mbilaelo. U talatadza/ U qadza . Masia/ndaela Ho sedzwa nqila ya kuñwalele.</p>	<p><b>3. U n'wala na u nekedza</b></p> <p><b>SBA Thasiki ya 2: U n'wala maanea</b></p>	<p><b>3. U n'wala na u nekedza</b> U thusa nga ha maanea.</p>	<p><b>3. U n'wala na u nekedza</b></p> <p><b><u>NDOVHOLOLO</u></b></p>	<p><b>3. U n'wala na u nekedza</b></p> <p><b>Ndovhololo</b></p>	
	<p><b>4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo</b></p> <p>Zwitatamennde, tshivhumbeo fhuongo <b>Kushumiselekwa qivhaipfi kha u vhala tshibveledzwa.</b></p>	<p><b>4. Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo</b></p> <p>U bveledza vhuqipfi: Ndovhololo ya maqadzisi na maqaluli U kwhathisedza luambo kha mushumo wa vhagudiswa. <b>Qivhaipfi</b> Ho sedzwa u vhala na zwibveledzwa zwi vhonealaho Ho shumiswa mabulazwithi a maipfi o kuvhanganywaho.,</p>	<p><b>4. Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo</b></p> <p>U bveledza vhuqipfi: Ndovhololo ya maqadzisi na maqaluli U kwhathisedza luambo kha mushumo wa vhagudiswa. Qivhaipfi ho sedzwa u vhala na zwibveledzwa zwi vhonealaho., ho shumiwa mabulazwithi U vhumba mafhambanyi nga thangi na mitshila..</p>	<p><b>4. Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo</b></p> <p>Luambo U livha na u sa livha ha muambo u vhumba mvumbo. Zwiga zwa luambo lwo livhaho na lu songo livhaho.</p>	<p><b>4. Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo</b></p> <p>Qivhaipfi ho sedzwa zwibveledzwa zwa u vhala U shumisa thalusamaipfi</p>	<p><b>4. Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo</b></p> <p>Ndovhololo ya madzina na masala U livha na u sa livha ha muambo u vhumba mvumbo. Ndovhololo ya u livha na u sa livha ha muambo <b>Qivhaipfi:</b> thodisiso ya thalutshedzo ya maipfi hu tshi gudwa thalusamaipfi.</p>	<p><b>4. Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo</b></p> <p>Qivhaipfi: thodisiso ya thalutshedzo ya maipfi hu tshi gudwa thalusamaipfi. Thuso ya vhana ho sedzwa mushumo wo n'walwaho.</p>	<p><b>4. Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo</b></p> <p><b><u>NDOVHOLOLO</u></b></p> <p>Qivhaipfi: ho sedzwa nyimbo dzi wanalaho kha u vhala tshibveledzwa, e.g. Zwa sialala, u fhambana. Thuso ya girama u bva kha mushumo wa vhagudiswa/ mulingo wa luambo.</p>	<p><b>4. Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo</b></p> <p><b><u>NDOVHOLOLO</u></b></p> <p>Thusoya girama u bva kha mushumo wa vhagudiswa/ mulingo wa luambo.</p>	

			U fhaṭa mafhambanyi ho shumiswa thangi na mitshila,							
<b>Thoḑea ya nḑivho ya murahu</b>		Ndivho ya zwikili zwa u thetshesela. Ndivho ya vhudavhidzani – magazini, khungedzelo, gurannḑa. ZWIGA ZWA NDEME zwa zwibveledzwa zwa maḥwalwa.	Ndivho ya vhudavhidzani – magazini, khungedzelo, gurannḑa ZWIGA ZWA NDEME zwa zwibveledzwa zwa maḥwalwa.	Ndivho ya zwikili zwa u thetshesela, Ndivho ya vhudavhidzani – magazini, khungedzelo, gurannḑa ZWIGA ZWA NDEME zwa zwibveledzwa zwa maḥwalwa.	Ndivho ya zwikili zwa u thetshesela, Ndivho ya vhudavhidzani – magazini, khungedzelo, gurannḑa ZWIGA ZWA NDEME zwa zwibveledzwa zwa maḥwalwa.	Ndivho ya zwikili zwa u thetshesela, Ndivho ya vhudavhidzani – magazini, khungedzelo, gurannḑa ZWIGA ZWA NDEME zwa zwibveledzwa zwa maḥwalwa.	Luambo – mapfanisi/maimela – thendelano ya ḑefhungo na maiti. Ndivho ya zwikili zwa u thetshesela, Ndivho ya vhudavhidzani – magazini, khungedzelo, gurannḑa ZWIGA ZWA NDEME zwa zwibveledzwa zwa maḥwalwa .texts	Ndivho ya zwikili zwa u thetshesela, Ndivho ya vhudavhidzani – magazini, khungedzelo, gurannḑa spapers U guda khathuni-ḑivhaipti ZWIGA ZWA NDEME zwa zwibveledzwa zwa maḥwalwa.	Ndivho ya zwikili zwa u thetshesela, Ndivho ya vhudavhidzani – magazini, khungedzelo, gurannḑa ZWIGA ZWA NDEME zwa zwibveledzwa zwa maḥwalwa.	NDOVHOLOLO ya zwibveledzwa zwa maḥwalwa
<b>Zwishumiswa (nga nḑa ha bugupfarwa) u thusa vhagudiswa</b>		Gurannḑa, magazini <a href="https://qrqo.page.link/KU9d">https://qrqo.page.link/KU9d</a> U thetshesela tsumbo ya tholokanyondivho, tsumbo ya mafhungo a atikili/Dokumentari ya TV Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshi vhonealaho (U guda khathuni na khungedzelo) <a href="https://qrqo.page.link/wVDy">https://qrqo.page.link/wVDy</a>	U ḥwala tshibveledzwa tsha mafhungo	U thetshesela tsumbo ya tholokanyondivho, Mafhungo a atikili	Tshibveledzwa tsha nganea	U thetshesela tsumbo ya tholokanyondivho Sedzani tsumbo ya thasiki ya SBA <a href="https://qrqo.page.link/imZ9">https://qrqo.page.link/imZ9</a> <a href="#">Interview</a>	Zwishumiswa zwa Jaiburari, inthanethet, ensaiklopedia	Khungedzelo na khathuni Mabambiri a miḥwaho yo fhiraho a MCMA Video 1 Act 1 <a href="https://qrqo.page.link/1aGT">https://qrqo.page.link/1aGT</a>	Marifhi a fomala/dziimaji (khumbelo, mbilaelo)	Mabambiri a milingo yo fhiraho - tholokanyondivho Mabambiri a milingo yo fhiraho
<b>U linga</b>	<b>Thuso ya u linga ha inifomajha</b>	<b>U ḑigudisa u thetshesela tholokanyondivho</b> <b>U ḥwala manweledzo</b> <b>Phara ya mafhungo.</b>	U ḥwala maanea – ḥḑila ya kuḥwalele Zwa ndeme zwa tshibveledzwa tsha maḥwalwa.	U ḑigudisa u thetshesela tholokanyondivho U ḥwala gudo ya tholokanyondivho (u linga mafhungo a inifomajha a fhasi)	U ḥwala maanea – ḥḑila ya kuḥwalele U ḥwala manweledzo	Zwipiḑa zwa ndeme zwa tshibveledzwa tsha maḥwalwa Inthaviyu	Zwipiḑa zwa ndeme zwa tshibveledzwa tsha maḥwalwa	Map awa muhumbulo wa maanea a nganetshelo U guda khathuni, mabambiri o fhiraho.	Marifhi na dziimaji	Tshibveledzwa tsha maḥwalwa Dzielani nzhele: zwirendo zwiraru, nganeapufhi tharu, nganea kana ḑirama l vhe yo fhela musi mulingo u tshi ḥwalwa wa Kotara ya 2.
	<b>SBA U lingwa ha fomala</b>					<b>THASIKI YA 1 U THETSHELESA THOLOKANYONDIVHO (10)</b>	<b>THASIKI YA 2 U ḥwala: Maanea (50)</b>	<b>THASIKI YA 3 Tholokanyondivho (20) Manweledzo (10) Mbonalo ya luambo (10) [MARAGA-GUṬE-40]</b>		

2021 Pulane ya u funza ro dzudzanyululwaho ya n'waha Thero: Tshivenda FAL Gireidi 11 – Kotara ya 2

KOTARA YA 2 (Maḑuvha a 51)	Vhege ya 1 13-16 Lamba (Maḑuvha a 4)	Vhege ya 2 19-23 Lambamai (Maḑuvha a 5)	Vhege ya 3 28-30 Lambamai (Maḑuvha a3)	Vhege ya 4 03-07 Shundunth (Maḑuvha a 5)	Vhege ya 5 10-14 Shundunthu (Maḑuvha a 5)	Vhege ya 6 17-21 Shundunthu (Maḑuvha a 5)	Vhege ya 7 24-28 Shundunthu (Maḑuvha a 5)	Vhege ya 8 31 Shundunthu- 04 Fulwi (Maḑuvha a 5)	Vhege ya 9 07-11 Fulwi (Maḑuvha a 5)	Vhege ya 10 na 11 14-18; 21-25 Fulwi (Maḑuvha a 9)	
<b>CAPS</b>	1.U thetshesela na u amba 2.U vhalo na u sedzulusa 3.U ḥwala na u nekedza 4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo.	1. U thetshesela na u amba 2.U vhalo na u sedzulusa 3.U ḥwala na u nekedza 4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo.	1. U thetshesela na u amba 2.U vhalo na u sedzulusa 3.U ḥwala na u nekedza 4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo.	1. U thetshesela na u amba 2.U vhalo na u sedzulusa 3.U ḥwala na u nekedza 4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo.	1. U thetshesela na u amba 2.U vhalo na u sedzulusa 3.U ḥwala na u nekedza 4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo.	1. U thetshesela na u amba 2.U vhalo na u sedzulusa 3.U ḥwala na u nekedza 4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo.	1. U thetshesela na u amba 2.U vhalo na u sedzulusa 3.U ḥwala na u nekedza 4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo.	1. U thetshesela na u amba 2.U vhalo na u sedzulusa 3.U ḥwala na u nekedza 4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo.	1. U thetshesela na u amba 2.U vhalo na u sedzulusa 3.U ḥwala na u nekedza 4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo.	1. U thetshesela na u amba 2.U vhalo na u sedzulusa 3.U ḥwala na u nekedza 4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo.	<b>NDOVHOLOLO</b>

Tshlukanyo, Zwikili na Ndeme	<p><b>1.U thetshelesa na u amba</b></p> <p>U tšalutshedza tshibveledzwa tshi vhonealaho kha tshigwada, -mapa wa muhumbulop,tshati, u pulana, zwifanyiso, mutevhe, nyolo, etc. Kha hu shumiswe mañwe mafhungo u tšalutshedza tshibveledzwa (e.g. u ita mapa wa muhumbulo, u qadza mutevhe etc.)</p>	<p><b>1. .U thetshelesa na u amba</b></p> <p>U tšalutshedza tshibveledzwa tshi vhonealaho kha tshigwada- map awa muhumbulo,tshati, u pilana,zwifanyiso,mutev he,nyolo, etc.Kha hu shumiswe mañwe mafhungo u tšalutshedza tshibveledzwa (e.g u ita map awa muhumbulo,u qadza mutevhe etc)</p>	<p><b>1. .U thetshelesa na u amba</b></p> <p>U dzhia vhuimo kha nqila ya muṭangano kijasini ho n'waha tsho ho l bvaho kha tshipiḡa tsha bugu yo randelwaho.</p>	<p><b>1.U thetshelesa na u amba</b></p> <p>U dzhia vhuimo kha nqila ya muṭangano kijasini ho n'waha tsho ho l bvaho kha tshipiḡa tsha bugu yo randelwaho.</p>	<p><b>1. U thetshelesa na u amba</b></p> <p>Ndugiselo ya ngudo ya fomaḡa ya tshoḡisiso ya tshipitshi.</p>	<p><b>1. U thetshelesa na u amba</b></p> <p>Ndugiselo ya ngudo ya fomaḡa ya tshoḡisiso ya tshipitshi</p>	<p><b>1. U thetshelesa na u amba</b></p> <p>U nekedza orala ya Thasiki ya 4.</p>	<p><b>1 U thetshelesa na u amba</b></p> <p>U nekedza orala ya Thasiki ya 4.</p>	<p><b>1. U thetshelesa na u amba</b></p> <p>U nekedza orala ya Thasiki ya 4 Tsedzuloso nga zwigwada Thasiki 4</p>	<p><b>NDOVHOLO LO</b></p>
	<p><b>2. U vhala na u sedzulusa</b></p> <p>U VHALA WO TOU FOMBE</p> <p>Tshibveledzwa tsha mañwalwa</p> <p>U VHALA WO TOU FOMBE. Nyambedzano. Hu sedzwe kha tshipiḡa tshithihi tsha mañwalwa.</p> <p>U amba ndeme yazwo.</p>	<p><b>2 U vhala na u sedzulusa</b></p> <p>U vhala wo tou fombe.</p> <p><b>Vhuyo u bva kha tshibveledzwa tsha mañwalwa,</b> hu tshi khou sumbedzwa ndivhanele, vhukule etc.</p> <p><b>Tshibveledzwa tshi vhonealaho</b> fhethu hu takadzaho vhatu Bisini kana tshiñwe tshinamelwa</p>	<p><b>2 U vhala na u sedzulusa</b></p> <p>U vhala wo tou fombe tshibveledzwa tsha mañwalwa</p> <p>U sedzulusa tsho ho na vhabvumbwedzwa further U vhambedza na u livhanya.</p>	<p><b>2. U vhala na u sedzulusa</b></p> <p>Mafhungo a tshibveledzwa, e.g. Gurannḡa ya vhadzulapo, e.g. Tshoḡea ya maḡi, u laḡa mashika</p> <p>Tshuthuwedzo ya u vhala na u sedzulusa muhashi wa mafhungo, gurannḡa</p>	<p><b>2. U vhala na u sedzulusa</b></p> <p>U vhala nga nqila ya vhudzivha. Tshibveledzwa tshi ḡisaho mbuno/ kuhumbulele/ u ṭanganedza e.g. Khathuni ya poljitiki, khungedzelo, u vhiḡa Tshaka dzo fhambanaho dza kungedzelo, u bva kha magazini/ gurannḡa/ televisheni U VHALA WO TOU FOMBE.</p>	<p><b>2. U vhala na u sedzulusa</b></p> <p>U vhala wo tou fombe tshibveledzwa tsha mañwalwa</p> <p>U sedzulusa tsho ho na vhabvumbwedzwa U vhambedza na u livhanya</p>	<p><b>2 U vhala na u sedzulusa</b></p> <p>U vhala nga nqila ya vhudzivha. Tshibveledzwa tshi ḡisaho mbuno/ kuhumbulele/ u ṭanganedza e.g. Khathuni ya poljitiki, khungedzelo, u vhiḡa Tshaka dzo fhambanaho dza kungedzelo, u bva kha magazini/ gurannḡa/ televisheni U VHALA WO TOU FOMBE.</p>	<p><b>2. U vhala na u sedzulusa</b></p> <p>U vhala wo tou fombe tshibveledzwa tsha mañwalwa</p> <p>U sedzulusa tsho ho na vhabvumbwedzwa further U vhambedza na u livhanya</p>	<p><b>2. U vhala na u sedzulusa</b></p> <p>U vhala wo tou fombe tshibveledzwa tsha mañwalwa</p> <p>U sedzulusa tsho ho na vhabvumbwedzwa further U vhambedza na u livhanya</p>	<p><b>NDOVHOLO LO</b></p>
	<p><b>3.U n'wala na u nekedza</b></p> <p>U n'wala masia a fhethu ha vhatu ho ḡowealeaho Hu sedzwe: Nqila ya kuñwalele Vhupulani, mvetomveto, ru dovhola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwipiḡa zwa luambo (sedzani 3.3)</p>	<p><b>3. U n'wala na u nekedza</b></p> <p>Dziphara dza bugupfarwa U tšalutshedza mvumbo na vhungoho, u tšalutshedza nzulele na kubveledzele, u tšalutshedza thero na kubveledzele</p> <p>Hu sedzwe: Nqila ya kuñwalele Vhupulani, mvetomveto, ru dovhola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwipiḡa zwa luambo (sedzani 3.3)</p>	<p><b>3. U n'wala na u nekedza</b></p> <p>Paragraph on set work, e.g. Describe a character and justify, describe the setting and its effect, identify them and effect</p> <p>Hu sedzwe: Nqila ya kuñwalele Vhupulani, mvetomveto, ru dovhola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza</p>	<p><b>3. U n'wala na u nekedza</b></p> <p>Create an advertisement include persuasive techniques, e.g. expert recommendation, implication, generalisation etc.</p> <p>Hu sedzwe: Nqila ya kuñwalele Vhupulani, mvetomveto, ru dovhola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza</p>	<p><b>3. U n'wala na u nekedza</b></p> <p>Agenda of a community meeting in response to the reading text Write the minutes of the meeting</p> <p>Hu sedzwe: Nqila ya kuñwalele Vhupulani, mvetomveto, ru dovhola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza</p>	<p><b>3. U n'wala na u nekedza</b></p> <p>U sika khungedzelo l thekhini ya u tenda, e.g. u lavhelela themendelo, itshumisano, u angaredza etc.</p> <p>Hu sedzwe: Nqila ya kuñwalele Vhupulani, mvetomveto, ru dovhola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza</p>	<p><b>3. U n'wala na u nekedza</b></p> <p>Agenda ya maambiwa a vhadzulapo zwi tshi elan ana tshibveledzwa tsha u vhala U n'wala maambiwa a muṭangano.</p> <p>Hu sedzwe: Nqila ya kuñwalele Vhupulani, mvetomveto, ru dovhola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza</p>	<p><b>3. U n'wala na u nekedza</b></p> <p>U sedzulusa na u bvisela khagala tshibveledzwa tsho n'walwaho.</p>	<p><b>3. U n'wala na u nekedza</b></p> <p>U sedzulusa na u bvisela khagala tshibveledzwa tsho n'walwaho.</p>	<p><b>NDOVHOLO LO</b></p>
	<p><b>4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo.</b></p> <p>Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo</p> <p>Thangeladzina (ndovhololo) Maḡaluli Mambedzo ya maḡaluli ḡivhaipfi kha u vhala tshibveledzwa.</p> <p>Maipfi a sumbedzaho masia, vhukule, ndivhanelo etc.</p>	<p><b>4. Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo.</b></p> <p>Thangeladzina (ndovhololo) Maḡaluli Mambedzo ya maḡaluli ḡivhaipfi kha u vhala tshibveledzwa.</p> <p>Maipfi a sumbedzaho masia, vhukule, ndivhanelo etc.</p>	<p><b>4. Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo.</b></p> <p>Mapfanisi mafhungonit-tsumbo u bva kha u thetshelesa anatshibveledzwa tsha mañwalwa.</p> <p>Thuso ya girama u bva kha mushumo wa vhagudiswa.</p>	<p><b>4. Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo.</b></p> <p>Tshivhumbeo tsha phara- tsho, fhungo na zwi no tikedza Tshifhinga tsho fhiraho, mbalo,, kupfesesele kwa luambo.</p>	<p><b>4. Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo.</b></p> <p>Mapfanisi mafhungoni- tsumbo kha u guda u thetshelesa kana tshibveledzwa tsha mañwalwa Divhaipfi malugana na u vhala tshibveledzwa.</p> <p>Kubveledzele kwa luambo lwa khungedzelo</p>	<p><b>4. Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo.</b></p> <p>Kuambe na ḡivhavhureri e.g. Lifanyisi, ndovhololo ya mubvumo, Thuso ya girama u bva kha mushumo wa vhagudiswa.</p> <p>Tshivhumbeo tsha luambo kha muṭangano, e.g. Adzhenda, mudzulaphanda, maambiwa, mafhungo a bvaho kha maabiwa.</p>	<p><b>4. Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo.</b></p> <p>Mapfanisi mafhungoni-tsumbo kha u guda u thetshelesa kana tshibveledzwa tsha mañwalwa Kubveledzele kwa luambo lwa khungedzelo.</p>	<p><b>4 Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo.</b></p> <p>Kuambe na ḡivhavhureri e.g. Lifanyisi, ndovhololo ya u fana ha mibvumo, Thuso ya girama kha mushumo wa vhagudiswa Kubveledzele kwa luambo lwa muṭangano, e.g. Adzhenda, mudzulaphanda, maambiwa, zwi bvaho kha maambiwa.</p>	<p><b>4. Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo.</b></p> <p>Kuambe na ḡivhavhureri e.g. Lifanyisi, ndovhololo ya u fana ha mibvumo, Thuso ya girama kha mushumo wa vhagudiswa Kubveledzele kwa luambo lwa muṭangano, e.g. Adzhenda, mudzulaphanda, maambiwa, zwi bvaho kha maabiwa.</p>	<p><b>NDOVHOLO LO</b></p>

	<b>T̄hoḡea ya ndivho ya murahu</b>	Zwikili zwa u vhala/Ndivho ya u shumisa ḡivhaipfi khanganeapfufhi.	Zwikili zwaluambo	Zwikili na t̄hoḡea dza u vhala na u thetshelesa Hu khou shumiswa ḡivhaipfiwa Ndivho ya thero/kutambele and elements in poetry Na zwipiḡa zwa tshirendo	Nḡila dza u n̄wala phara Hu khou shimiswaḡivhaipfi Ndivho ya mbudiso dza bugupfarwa.	Ndivho ya luambo lwa vhudzivha U shumsa nḡila ya AIDA	Ndivho ya nḡila ya u fhedza muḡangano U shumisa ḡivhaipfi.			
	<b>Zwishumiswa (nga nnḡa ha bugupfarwa) u thusa vhagudiswa</b>	Notsi, websites ya pfunzo	Notsi, websites ya pfunzo	Notsi, websites ya pfunzo	Notsi, websites ya pfunzo	Notsi, websites ya pfunzo	Notsi, websites ya pfunzo	Bugu dza u gudisa. Websites ya pfunzo	Study guides. Education websites	Study guides. Education websites
U ling a	<b>Thuso ya u linga ha inifomaḡa</b>	Bambiri ḡa u shumela maḡwalwa	U linga luambo	Bambiri ḡa u shumela maḡwalwa	Phara Nyambedzano nga zwine zwa khou dina vhadzulapo na thandululo yazwo/zwi iswe kha vha mulayo.	U amba nga kushumisele kwa luambo nga nḡila ya vhudzivha  Khungedelo sa tshibveledzwa tshipufhi tsha vhudavhidzani	Adzhenda na maambiwa sa tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani.			
	<b>U linga ha fomaḡa SBA</b>			<b>SBA THASIḲI YA 5 MUSHUMO WA Maḡwalwa:</b> Tshibveledzwa tshilapfu hosedzwa maḡwalwa (20) Mbudiso pfufhi (15) (maragaguḡel:35)		<b>SBA THASIḲI YA 4</b> Orala: Tshipitshi tsho lugiselwaho.				<b>Task 6: Controlled test:</b> Literature (any two genres)

2021 Pulane ya u funza yo dzudzanyululwaho ya n'waha Thero:Tshivenda FAL Gireiri 11 – Kotara ya 3

KOTARA YA 3 (Maqūvha a 52)	Vhege ya 1 13-16 Fulwana (Maqūvha a 5)	Vhege ya 2 19-23 Fulwana (Maqūvha a 4)	Vhege ya 3 26-30 Fulwana (Maqūvha a 5)	Vhege ya 4 02-06 Thangule (Maqūvha a 4)	Vhege ya 5 10- 13 Thangule (Maqūvha a 5)	Vhege ya 6 16-20 Thangule (Maqūvha a 5)	Vhege ya 7 23-27 Thangule (Maqūvha a 5)	Vhege ya 8 30 Thangu - 3 Khubvu (Maqūvha a 3)	Vhege ya 9 6-10 Khubvume (Maqūvha a 3)	Vhege ya 10 and 11 13 -17; 20-23 Khubvu (Maqūvha a 5)	
<b>CAPS</b>	1.U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n'wala na u nekedza 4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n'wala na u nekedza 4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n'wala na u nekedza 4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n'wala na u nekedza 4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n'wala na u nekedza 4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n'wala na u nekedza 4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n'wala na u nekedza 4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n'wala na u nekedza 4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n'wala na u nekedza 4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo	1 U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n'wala na u nekedza 4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n'wala na u nekedza 4.Mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo
	<u>1 U thetshelesa na u amba</u>  Phanele ya nyambedzano/inthaviyu Ndugiselo ya tshipitshi tshi songo lugiselwaho (SBA Thasiki ya 7) U thetshelesa mbuno; kha hu itwe mutevhe.	<u>1. U thetshelesa na u amba</u>  Phanele ya nyambedzano/inthaviyu	<u>1. U thetshelesa na u amba</u>  Nyambedzano nga tshibveledzwa tsha mañwalwa tsho gudwaho kana tshibveledzwa tshi vhonealaho.	<u>1. U thetshelesa na u amba</u>  Nyambedzanonga ha tshibveledzwa tsha mañwalwa kana tshibveledzwa tshi vhonealaho.	<u>1. U thetshelesa na u amba</u>  Ndugiselo ya fomaļa/ thodisise ya tshipitshi.  U linga kha tshigwada tshi fanaho u guda u thetshelesa (u kona u bveledza u vhala ho engedzwaho na thodisise ya vhone)	<u>1 U thetshelesa na u amba</u>  Ndugiselo ya fomaļa/ thodisise ya tshipitshi.  U linga kha tshigwada tshi fanaho u guda u thetshelesa (u kona u bveledza u vhala ho engedzwaho na thodisise ya vhone)	<u>1. U thetshelesa na u amba</u>  Uthetshelesa tshibveledzwa tsha u digudisa/ u takadza, e.g. luimbovhurendi u vhala, filijimu, girama ya radio, u vhala litambwa	<u>1. U thetshelesa na u amba</u>  Uthetshelesa tshibveledzwa tsha u digudisa/ u takadza, e.g. luimbovhurendi u vhala, filijimu, girama ya radio, u vhala litambwa	<u>1 U thetshelesa na u amba</u>  U diludisela u vhala zwi tshi pfala vhurifhi ha gurandza.	<u>1 U thetshelesa na u amba</u>  <i>NDOVHO;O;O</i> <b>[VHEGE YA 10 NA 11]</b>	
<b>Thalukanyo, Zwikili and Ndeme</b>	<u>2. U vhala na u sedzulusa</u>  U vhaela manweledzo. Tshibveledzwa tsha tsatsaladzo tshi elanaho na khani/ nyambedzano wo ima kana u tshi hanedza Tshibveledzwa tsha mañwalwa 7: U qivhadza zwiwo. Ho sedzw u fhanbanya zwipiğa. Nyambedzano nga zwa ndeme.	<u>2. U vhala na u sedzulusa</u>  U vhaela manweledzo. Tshibveledzwa tsha tsatsaladzo tshi elanaho na khani/ nyambedzano wo ima kana u tshi hanedza Tshibveledzwa tsha mañwalwa 7: U qivhadza zwiwo. Ho sedzw u fhanbanya zwipiğa. Nyambedzano nga zwa ndeme.	<u>2 U vhala na u sedzulusa</u> <u>Tshibveledzwa tsha mañwalwa :</u> U VHALA WO TOU FOMBE U fhanbanya na u amba nga ha puloto KHA girama nganea/ nganeapfufhi; khumbulelwa kha vhurendi na vhoneamani hazwo..	<u>2. U vhala na u sedzulusa</u>  Tshibveledzwa tsha mañwalwa : U VHALA WO TOU FOMBE U fhanbanya na u amba nga ha puloto KHA girama nganea/ nganeapfufhi; khumbulelwa kha vhurendi na vhoneamani hazwo..	<u>2 U vhala na u sedzulusa</u>  Mulingo wa tolakanyondivho Tshibveledzwa tsha mañwalwa: U VHALA WO TOU FOMBE U bveledza vhabvumbwedzwa kha nganea/ nganeapfufhi/ girama, rithoriki kha vhurendi	<u>2 U vhala na u sedzulusa</u>  Tshibveledzwa tsha mañwalwa: U VHALA WO TOU FOMBE U bveledza vhabvumbwedzwa kha nganea, nganeapfufhi/ girama, rithoriki kha vhurendi.	<u>2 U vhala na u sedzulusa</u>  U VHALA WO TOU FOMBE: Ngivho na kushumisele kwa luambo nga ngila ya vhudzivha.  U NEA TSUMBO DZA vhurifhi ha khumbelo kana mbilaelo kana vhurifhi ha u fhelekedza na CV (purpose and audience. Mbuno na kuhumbulele) ho sedzwa u vhidza (madzina a vhatu) zwine zwa vha hone na zwi siho, masala (ndi vho nnyi	<u>2 U vhala na u sedzulusa</u>  Tshibveledzwa tsha mañwalwa: U VHALA WO TOU FOMBE U bveledza vhabvumbwedzwa kha nganea, nganeapfufhi/ girama, rithoriki kha vhurendi	<u>2 U vhala na u sedzulusa</u>  Tshibveledzwa tsha mañwalwa U VHALA WO TOU FOMBE U bveledza vhabvumbwedzwa kha nganea, nganeapfufhi, girama, rithoriki kha vhurendi.	<u>2. U vhala na u sedzulusa</u>  <i>NDOVHOLOLO</i> <b>[VHEGE YA 10 ANDNA 11]</b>	
	<u>3. U n'wala na u nekedza</u>  U n'wala na u nekedza U dilugisela u n'wala maanea a u haseledza.	<u>3. U n'wala na u nekedza</u>  U n'wala na u nekedza U dilugisela u n'wala maanea a u haseledza	<u>3. U n'wala na u nekedza</u>  U n'wala na u nekedza Maanea a u haseledza Ho sedzwa: <b>Ngila ya kuñwalele</b> Vhupulani, mvetomveto, ru dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwipiğa zwa luambo (sedzani 3.3)	<u>3 U n'wala na u nekedza</u>  U n'wala na u nekedza Maanea a u haseledza Ho sedzwa: <b>Ngila ya kuñwalele</b> Vhupulani, mvetomveto, ru dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwipiğa zwa luambo (sedzani 3.3)	<u>3. U n'wala na u nekedza</u>  U dilugidisa u n'wala zwibveledzwa zwipufufhi zwa vhudavhidzani Mañwalwa: • Thambo • Dzifulayasi • Masia/ndaela	<u>3. U n'wala na u nekedza</u>  U n'wala na u nekedza U dovhoolola kuñwalele kwa vhurifhi. Ho sedzwa: Vhupulani, mvetomveto, ru dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwipiğa zwa luambo (sedzani 3.3)	<u>3. U n'wala na u nekedza</u>  U n'wala na u nekedza U n'wala vhurifhi ha mbilaelo/ khumbelo /luñwalo lwa u fhelekedza na CV zwo livhiswa kha tshibveledzwa U thanyela vhuimo na mikhwa.	<u>3. U n'wala na u nekedza</u>  U n'wala na u nekedza n'wala luñwalo lwa khumbelot/mbilaelo ho sedzwa tshibveledzwa tsha u vhala. Ni thanyele vhuimo na mikhwa Ho sedzwa: Ngila ya kuñwalele Vhupulani, mvetomveto, u dovhoolola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza.	<u>3. U n'wala na u nekedza</u>  U n'wala na u nekedza Write a letter of request/complaint in response to reading text. Be aware of own position and attitude Focus on: Process writing Planning, drafting, revising editing, proof-reading and presenting	<u>3. U n'wala na u nekedza</u>  <i>NDOVHOLOLO</i> <b>[VHEGE YA 10 NA 11]</b>	

	<b>4. Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo</b> Maiti kha zwifhinga Divhaipfi kha tshibveledzwa tsha u vhala.	<b>4. Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo</b> Maiti kha zwifhinga Vocabulary relate to reading Divhaipfi kha tshibveledzwa tsha u vhala.	<b>4. Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo</b> Tshifanyiso, tshiga, zwo tou ralo na tshalutshedzo ya kuambebe. Divhaipfi kha tshibveledzwa tsha u vhala. Thuso ya girama kha mushumo wa vhana Tshikhau kha khungedzelo, , etc.	<b>4. Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo</b> Tshifanyiso, tshiga, zwo tou ralo na tshalutshedzo ya kuambebe. Divhaipfi kha tshibveledzwa tsha u vhala	<b>4 Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo</b> Tsumbo na tshalutshedzo. U tšanganedza tshalutshedzo	<b>4. Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo</b> Tsumbo na tshalutshedzo. U tšanganedza tshalutshedzo Thuso ya girama kha mushumo wa vhana.	<b>4. Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo</b> Tsumbo na tshalutshedzo. U tšanganedza tshalutshedzo Thuso ya girama kha mushumo wa vhana	<b>4 Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo</b> Tsumbo na tshalutshedzo. U tšanganedza tshalutshedzo Thuso ya girama kha mushumo wa vhana	<b>4. Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo</b> Tsumbo na tshalutshedzo. U tšanganedza tshalutshedzo Thuso ya girama kha mushumo wa vhana	<b>4. Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo</b> Tsumbo na tshalutshedzo. U tšanganedza tshalutshedzo Thuso ya girama kha mushumo wa vhana	<b>4. Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo</b> <b>NDOVHOLOLO</b> <b>[VHEGE 10 NA 11]</b>
<b>Thoḡea ya nḡivho ya murahu</b>	Nḡila dza kuvhalelel Zwipiḡa zwa nḡanea sa maḡwalwa	Zwipiḡa zwa maanea a u hanedza	Nḡila dza kuvhalele nḡwipiḡa zwa vḡurendi/ngabeapfufhi Zwipiḡa zwa u hanedza kha maanea	Zwipiḡa zwa maanea a u hanedza	Zwikili zwa mbambedzo Format of a formal Thoḡea dza vḡurifhi ha fomaḡa	Nḡila dza kuvhalele nḡwipiḡa zwa vḡurendi: rithoriki	Zwikili zwa u nḡwala Divhaipfi yo tendelwaho Thoḡea dza vḡurifhi ha khumbelo/mbilaelo./CV na vḡurifhi ha u fhelekedza	Thoḡea dza vḡurifhi ha fomaḡa.	Nḡila dza kuḡwalele Divhaipfi yo tendelwaho Thoḡea dza vḡurifhi ha fomaḡa.	U ḡigudisa u nḡwala tshibveledzwa tshipufhi tsha maḡwalwa Maḡwalwa • Thambo • Fulayasi • Masia/Ndaela	
<b>nḡwishumiswa (nḡa nḡḡa ha bugupfarwa) u thusa vḡagudiswa</b>	Tshibveledzwa tsha u hanedza arali tshi sa bvi buguni.	Ruburiki		Maanea	Tsumbo ya tshibveledzwa tshipufhi		Zwine zwa nḡa vusuludza	Tshumbo ya vḡurifhi ha mbilaelo./ khumbelo/ CV na vḡurifhi ha u fhelekedza	Zwine zwa nḡa vusuludza.	Tsumbo dza • Thambo • Posiḡara • Fulayasi • Masia/Ndaela	
U linga	<b>U thusa u linga ha inifomaḡa</b>	Nḡinganyelo ya khaḡedzano	Maanea	Muhumo wa maḡwalwa	Maanea	Vḡurifhi ha fomaḡa Mushumo wa luambo	Mushumo wamaḡwalwa	Phara	Vḡurifhi ha mbilaelo/ Khumbelo/ CV na vḡurifhi ha u fhelekedza	Phara	•Thambo •Fulayasi •Masia/Ndaela
	<b>SBA U linga ha fomaḡa</b>	<b>SBA THASIḡI YA 7 ORALA</b> U vhala tshipitshi tshi songo lugiselwaho/ tsho lugiselwaho (20)		<b>THASIḡI YA 8</b> Tshibveledzwa tshilapfu tsha vḡudavhidzani (30)							

2021 Puane ya u funza yo dzudzanyululwaho ya n̄waha Thero: Tshivenda FAL Gireidi 11 – Kotara ya4

KOTARA YA 4 (Maḡuvha a 47)	Vhege ya 1 05-08 Tshimedzi (Maḡuvha a 4)	Vhege ya 2 11-15 Tshimedzi (Maḡuvha a 5)	Vhege ya 3 18-22 Tshimedzi (Maḡuvha a 5)	Vhege ya 4 25-29 Tshimedzi (Maḡuvha a 5)	Vhege ya 5 01-05 Lara (Maḡuvha a 5)	Vhege ya 6 08-12 Lara (Maḡuvha a 5)	Vhege ya 7 15-19 Lara (Maḡuvha a 5)	Vhege ya 8 22-26 Lara (Maḡuvha a 3)	19 Lara– 9 Nyendavhusiku
<b>Thoho dza CAPS</b>	1.U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n̄wala na u nekedza 4.Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n̄wala na u nekedza 4.Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n̄wala na u nekedza 4.Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n̄wala na u nekedza 4.Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n̄wala na u nekedza 4.Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n̄wala na u nekedza 4.Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n̄wala na u nekedza 4.Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo	1. U thetshelesa na u amba 2.U vhala na u sedzulusa 3.U n̄wala na u nekedza 4.Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo	Thasiki 9: <b>MULINGO WA MAFHELONI A N̄WAHA</b>  Bambiri ja 1- 80 Bambiri ja 2-70 Bambiri ja 3- 100 Bambiri ja 4 – 50 (Orala)
<b>Thalukanyo, Zwikili and Ndeme</b>	<b>1 U thetshelesa na u amba</b>  U thetshelesa ha vhudzivha tshipiḡa tsho rekhodiwaho kana U vhala tshibveledzwa hu na u dzhia sia na luvhengelambilu ni Nyambedzano/dibeit hi	<b>1 U thetshelesa na u amba</b>  U thetshelesa ha vhudzivha hu na u dzhia sia na luvhengelambiluni Nyambedzano/dibaiti	<b>1 U thetshelesa na u amba</b>  U thetshelesa: u ḡigudisa u n̄wala notsi U thetshelesa zwi tshi tevhekana	<b>1 U thetshelesa na u amba</b>  U thetshelesa zwa u ḡitakadza orala, e.g. muzika, recorded reading vhala ho rekhodiwaho, dzinyimbo u renda vhurendi	<b>NDOVHOLOLO YA MULINGO</b>	<b>NDOVHOLOLO YA MULINGO</b>	<b>NDOVHOLOLO YA MULINGO</b>	<b>NDOVHOLOLO YA MULINGO</b>	300 maraga
	<b>2 U vhala na u sedzulusa</b>  U vhala luambo lwa vhudzivha, e.g. Zwiḡipitshi zwa poḡitiki, biased dzhia sia; u vhiḡa. U vhala lwa vhudzivha: Ndi nnyi ane a wana kha tshibveledzwa? Ndi ufhio a sa wani? Hani? Tshibveledzwa tsha maḡwalwa: U VHALA WO TOU FOMBE: U bveledza thero Mbambedzo na phambano - nganeapufhi dzoḡthe -zwirendo zwoḡthe -ḡirama yoḡthe/nganea.	<b>2 U vhala na u sedzulusa</b>  U vhala luambo lwa vhudzivha, e.g. Zwiḡipitshi zwa poḡitiki, biased dzhia sia; u vhiḡa. U vhala lwa vhudzivha: Ndi nnyi ane a wana kha tshibveledzwa? Ndi ufhio a sa wani? Hani? Tshibveledzwa tsha maḡwalwa: U VHALA WO TOU FOMBE: U bveledza thero Mbambedzo na phambano - nganeapufhi dzoḡthe -zwirendo zwoḡthe -ḡirama yoḡthe/nganea.	<b>2 U vhala na u sedzulusa</b>  <b>NDOVHOLOLO YA MULINGO</b> Mulingo wa tholokanyondivho Tshibveledzwa tsha maḡwalwa: U VHALA WO TOU FOMBE	<b>2 U vhala na u sedzulusa</b>  Tshibveledzwa tsha maḡwalwa: Ndovhologo ya manweledzo/ u vhina ngudo nga tshibveledzwa	<b>NDOVHOLOLO YA MULINGO</b>	<b>NDOVHOLOLO YA MULINGO</b>	<b>NDOVHOLOLO YA MULINGO</b>	<b>NDOVHOLOLO YA MULINGO</b>	
	<b>3. U n̄wala na u nekedza</b>  U bveledza u n̄wala Ho sedzwa: Nḡila ya kuḡwalele Vhupulani, mvetomveto, ndovhololo, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwipiḡa zwa luambo (sedzani 3.3)	<b>3. U n̄wala na u nekedza</b>	<b>3. U n̄wala na u nekedza</b>  U bveledza u n̄wala Ho sedzwa: Nḡila ya kuḡwalele Vhupulani, mvetomveto, ndovhololo, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwipiḡa zwa luambo (sedzani 3.3)	<b>3. U n̄wala na u nekedza</b>  Vhurifhi ha u fhululedza/tndivhuwo/u sumbedza dakalo Ho sedzwa: Nḡila ya kuḡwalele Vhupulani, mvetomveto, u dovholola, u dzudzanya, u vhalulula na u nekedza	<b>NDOVHOLOLO YA MULINGO</b>	<b>NDOVHOLOLO YA MULINGO</b>	<b>NDOVHOLOLO YA MULINGO</b>	<b>NDOVHOLOLO YA MULINGO</b>	



	4. Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo	4. Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo	4. Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo	4. Nzulele na tshivhumbeo tsha luambo	NDOVHOLOLO YA MILINGO	NDOVHOLOLO YA MILINGO	NDOVHOLOLO YA MILINGO	NDOVHOLOLO YA MILINGO
	Maamba na maabwaitwa Ḑivhaipfi kha tshibveledzwa tsha u vhala Mabulazwithihi	Maiti Thevhekano Thuso ya girama kha mushumo wa vhagudiswa Ḑivhaipfi kha tshibveledzwa tsha u vhala	Mikhwa and mutevhe wa mafhungo a ndivhuwo. Nḑila yone ya mvelele ya u lumelisa, N̄wala  Ḑivhaipfi kha tshibveledzwa tsha u vhala	Mushumo wa ṭhalusamaipfi \maidioma/maambeles/kuambe le Thuso ya girama kha mushumo wa vhagudiswa				
<b>Ṭhoḑea ya nḑivho ya murahu</b>	Kushumisele kwa luambo nda nḑila ya vhudzivha ndi mini?	Zwikili zwa u n̄wala	Ri nga n̄wala hani ndaela	Ri nga nweledza hani	Ndivho ya vhurifhi ha fomaḓa	Nḑila dza kuvhalele		
<b>Zwishumiswa (nga nḑa ha bugupfarwa) u thusa vhagudiswa</b>	Notsi, webusiithi ya pfunzo	Notsi, webusiithi ya pfunzo	Notsi, webusiithi ya pfunzo	Notsi, webusiithi ya pfunzo				
<b>U lin ga</b>	<b>Thuso ya u linga ha fomaḓa</b>	Tshibveledzwa tsha u n̄wala	Phara	Ndaela	Manweledzo	Vhurifhi ha u livhuwa/ndivhuwo/u sumbedza dakalo	U vhala tshibveledzwa tsha tholokanyondivho.	
<b>SBA (Fomaḓa)</b>							<b>THASIKI YA 9</b> Milingo ya mafheloni a n̄waha Bambiri ḓa 1- 80 Bambiri ḓa 2- 70 Bambiri ḓa 3- 100 Bambiri ḓa 4 – 50 (Orala)	